

# Preporučeni program za iskorištavanje ljetnog raspusta

[ Bosanski – Bosnian – بوسني ]

Stranica: *Vjerovjesnički sunnet i njegove  
nauke*

**Prijevod:** Senad Crnkić

2013 - 1434

IslamHouse.com

# ﴿ برنامج مقترح للإجازة ﴾

« باللغة البوسنية »

شبكة السنة النبوية وعلومها

ترجمة: سناد تسرنكتش

2013 - 1434

IslamHouse.com

## **Preporučeni program za iskorištavanje ljetnog raspusta**

### **Prvo: U kratkim crtama**

1 - Moramo znati da ovo slobodno vrijeme nakon naporne školske godine je blagodat Allaha koju je darovao našoj muškoj i ženskoj djeci. Ovo je velika blagodat koja iziskuje zahvalu Allahu Uzvišenom. A od zahvale je da se popuni sa korisnim stvarima za vjeru i dunjaluk. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: *„Dvije blagodati u kojima mnogi griješe: zdravlje i slobodno vrijeme“*.

2 - Ovaj raspust nije kratko vrijeme. To je dio čovjekovog života i bit će pitan za njega kao i za ostalo vrijeme svoga života. Ali vrijeme u mladosti je preče za iskoristiti, i svaki dan kako insan napreduje prema onom svijetu a ostavlja dunjaluk iz sebe, lijepo bi mu bilo da se prisjeća ove činjenice. To će mu dati jak podstrek ka većem iskorištavanju vremena u korisne stvari za njega i druge.

3 - Od najbitnijih stvari je planiranje za ovaj raspust, a od osnovnih stvari plana je određivanje cilja ili ciljeva, svako za sebe i shodno socijalnom, poslovnom, imovinskom i geografskom stanju porodice, itd.

4 - Od veoma bitnih stvari je imati lijep nijet i namjeru te svako djelo koje se uradi učiniti ga radi Allaha Uzvišenog, pa makar to djelo i bila zabava ili putovanje, kampovanje, igre i posjete i sl. Ovo insanu nudi zadovoljstvo i duševni smiraj te naučno-znanstveni napredak kao što unapređuje vještine itd.

5 - Svaki pojedinac mora da zna kao što svaki staratelj mora da zna da svaki član njegove porodice ima posebne mogućnosti i nadarenosti koje se razlikuju od mogućnosti i nadarenosti drugih članova porodice. Zato je od mudrosti iskoristiti svakog pojedinca, da se svaki član posveti onom što mu odgovara i što će mu unapređivati njegove mogućnosti, poboljšavati vještine i ojačati iskustva. Ali ovdje se mora upozoriti na imitiranje drugih, jer imitiranje može oslabiti bilo koju sposobnost i razumjevanje koje je Allah Uzvišeni dao insanu.

6 - Možda bi bilo lijepo napraviti više programa za cijeli raspust, podijeliti ih po sedmicama ili danima kako bi svaki član porodice mogao rasporediti svoje obaveze shodno datom vremenu.

7 - **Za staratelje posebno:** Ako si svjestan svoje obaveze prema djeci prilikom školskih dana tako što ih pratiš, unapređuješ, podupireš i brineš se o njima kako bi uspješno završili ovaj stepen školstva, znaj da ti je obaveza u vremenima ljetnih raspusta (i raspusta općenito) još veća, jer je i teret veći tako da staratelj ima

potrebu za više planiranja, podnošenja, ustrajnosti, strpljivosti, brige i praćenja, i on će prvi snositi posljedice ako tako ne postupi.

**8 - Za mladiće posebno:** Prilike se nekad ponove, a život je ogroman mejdan za iskustva i pokušaje, zato nemoj dopustati da drugi ubire plodove tvoje mladosti, da uživa na tvoj račun i da uzima pouku u tebi. Uspjeh i propast je kod tebe i zbog tebe. Znaj da si u velikom mejdanu i borbi. Allah ti je dao mladost, snagu, aktivnost, prilike i mogućnosti, pa da li ćeš se okoristiti od toga za svoj dunjaluk i ahiret? Ovo se i očekuje od vas, zato odlučno počni već od ovog trenutka.

**9 - Za djevojke posebno:** Vi ste na raskrsnici, svako vam se obraća i postavlja se kao da je vaš advokat, i svako se trudi da pojasni šta je najbolje i najvrijednije za vas, ali istina je preča da se izreče. Allah Uzvišeni je pojasnio svakoj djevojci šta treba da čini, On najbolje zna šta je usrećuje, čini radosnom i smirenom, i neka vam ovo bude logo i ne zaboravite da ne smijete imati milosti prema onima koji se jave tu i tamo lažno plaćuci za vas. Budi istinski svjesna same sebe i šta se dešava oko tebe, a od toga je: tvoj program i plan za ovaj raspust.

**10 - I na kraju:** Neka znaju mladići i djevojke da su meta popuštanja i pretjerivanja, a svako ukrašava svoj put i poziva u njega. Zato, neminovno je znati svaku stvar prije nego što je insan uprazni, da bude siguran u svaku

aktivnost i djelo, a ako neko od staratelja (roditelja i drugih), momaka i djevojaka ne zna neka pita, jer lijek za ne znanje je pitanje.

\* \* \*

### **Drugo: Vrste programa koji se mogu primjeniti tokom raspusta**

- 1 - Naučiti Kur'an napamet, ili dio njega ili obnoviti stari hifz.
- 2 - Naučiti nešto od sunneta napamet.
- 3 - Pratiti naučne dersove u mesdžidima i školama.
- 4 - Upisati se i u ljetni semestar.
- 5 - Naučiti zanat ili vještinu.
- 6 - Naučiti neki jezik koji bi bio od koristi kroz život ili za kojim trenutno postoji potreba.
- 7 - Korisno čitanje i istraživanje.
- 8 - Zaposliti se u državnom ili privatnom sektoru.
- 9 - Izlazak na halal mjesta zabave.

- 10 - Ljetni forumi i druženja.
- 11 - Naučni kursevi.
- 12 - Halal putovanje.
- 13 - Umra i posjeta Poslanikovog mesdžida.
- 14 - Porodični skupovi.
- 15 - Učlaniti se u korisne internet stranice i okoristiti sebe i druge.
- 16 - Upisati se u ljetni kurs.
- 17 - Društveni skupovi.
- 18 - Podučiti se nekim kućnim poslovima (sam svoj majstor, op. prev.).
- 19 - Pomoći roditelja u njegovim trgovinskim poslovima (ili u poslu kojim se roditelj bavi).
- 20 - Trgovina.
- 21 - Kursevi samounapređenja.
- 22 - Aktivirati se kao dopisnik u nekim magazinima i novinama.

23 - Podučiti porodicu nekim vještinama.

24 - U potpunosti nedovršena djela iz protekle godine.

25 - Razmišljanje i samoobračun.

\* \* \*

### **Treće: Upozorenja**

Ovo su samo neki primjeri zabranjenih stvari koje učine mnoge porodice, mladići i djevojke:

1 - Zapostavljanje porodice i daljina staratelja od njih.

2 - Sjeliti dugo u noć, a spavati preko dana.

3 - Putovanja bez pravila i granica što neminovno odvodi do harama i grijeha.

4 - Provoditi raspust bez cilja (ili ciljeva).

5 - Loši prijatelji i bivanje pod njihovim utjecajem.

6 - Stalno igranje na elektronskim uređajima bez pravila i granica.

7 - Razgolićavanje prilikom putovanja.

- 8 - Rasipništvo i pretjerivanje bez granica.
- 9 - Nedavanje porodici slobode i odmora.
- 10 - Škrtarenje nad porodicom.
- 11 - Nepridržavanje vremena koji je već određen programom.
- 12 - Nemarnost prema namazima.
- 13 - Odlazak na mjesta koja nisu odgovarajuća za putovanja.
- 14 - Kockanje i problemi koji slijede nakon toga.
- 15 - Nepostojanje zajednice u porodici gdje svako putuje na svoju stranu.
- 16 - Stalno sjedenje za internetom a posebno kada su sumnjive, pokvarene i lažno-tendenciozne stranice u pitanju, te ovisnost o tome.
- 17 - Potpuno trošenje vremena u zabavu i šalu bez da postoji trun ozbiljnosti.
- 18 - Suprotno prošlom, također.

19 - Briga o nekim članovima porodice mimo drugih ili davanje prednosti nekima od njih nad drugima.

20 - Putovanje na mjesta gdje se gubi ahlak i etika ili na mjesta koja su izvor nasilja i terorizma.

\* \* \*

**Četvrto:** Nakon svega spomenutog, možeš sam sebi napraviti svoj program i to na sljedeći način:

1 - Odredi cilj svog raspusta.

2 - Odredi odgovarajuće aktivnosti shodno određenom cilju.

3 - Podjeli svoje vrijeme shodno aktivnostima.

4 - Podjelu vremena predloži staratelju kako bi shvatio cilj svakog člana porodice.

5 - Međusobno potpomaganje porodice na putu raspoređivanja vremena dana i noći.

6 - Pronađi put do takmičarskog duha kod svijju.

7 - Odredi određene podsticajne nagrade i hedije.

8 - Traži pomoć od Allaha Uzvišenog i traži od Njega potporu i ispravnost u djelu i govoru.

**Peto:** Na cjelokupnoj zajednici (naučno-pedagoške ustanove, učenjaci, mislioci i daije, investitori, programeri, donatori; svako u svom domenu i shodno mogućnostima) je obaveza da se prisjeti sljedećeg:

**Svi mi smo na jednoj lađi, a napredak je odgovornost sviju nas, a završetak, kakav god bio, će osjetiti svako, i svako će imati koristi kao što će, nedao Allah, svako i biti gubitnik.**

**Sve shodno onom kako postupimo.**

Hvala vam i sretan raspust svima

i blago se državi u kojoj svi rade.